

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАПЧЫТААБЫ РАЙКОМУН УОННА НАРОДНАЙ
ДЕПУТАТТАР ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТТАРЫН ОРГАНА

Х а н н а т
1981 сүл алтынны
ыйтан тахсар

№ 58 (5414)

1980 сүл. Ыам ыйын 13 күнэ
ОПТУОРУНЬУН

Сынага
2 хэрчы

БОЧУОТ ДУОСКАТА

1979—1980 сс. общественнай сүбү кысты-
гын аасыт сэтте ыйытар сүбү кинигэттер
уонна кинигэттер бородуусуулары ылаһыны
элбэттигэ социалистическай куоталаһыта
ордун көрдөрүүлэри ситиспит манньык отделе-
ниелар, фермалар уонна звенелар коллектив-
тара, бастык сүсүһүттэр оройуоннаабы Бо-
чуот дуоскатытар таһаарылаллар:

ОТДЕЛЕНИЛАРТАН

Одьулуун отделиннэ (Карл Маркс ааты-
нан совхоз, Управляющая Софронов Ф. Р.,
партийнай тэриэтэ секретара Колесова М. Л.,
сельсовет исполкомун председатели Колесов
Г. С.)—үүтүү заловой ыһык ылаһыны 114,7
бырыһыан, биэр фуражнай ыһахтан ылаһыт
соруудаһын 121,5 бырыһыан толорбутун иһин.

ФЕРМАЛАРТАН

«ИБСЛКС 60 сыла» комсомольскай-ытчат
ферма коллектива (Эрилик Эристин ааты-
нан совхоз, Хадаар отделиннэ, старший
манньыксыт Ксенофонтова Т. Н.)—кыстык
сэтте ыйытар хас бириднэ фуражнай ыһах-
тан оротунан 876-лыы кг үүтү ыһан сыла-
һын 14,9 куоһарытын иһин.

Куула Куол ферматын коллектива (Карл
Маркс аатынан совхоз, Одьулуун отделе-
ниэ, старший манньыксыт Дьячковская А. П.)
—фуражнай ыһахтан ахсыттан 853-түү кг үү-
тү ыһан сылаһын 38,2 бырыһыан аһарбы-
тын иһин.

Темүргэстөөх ферматын коллектива (Карл
Маркс аатынан совхоз, Одьулуун отделе-
ниэ, старший манньыксыт Старостина М. Т.)—
хас бириднэ фуражнай ыһахтан 646-лыы кг
үүтү ыһан сылаһын 19,2 бырыһыан аһарбы-
тын иһин.

ЫАННЫКСЫТТАРТАН

Ксенофонтова Татьяна Николаевна (Ха-
даар, «ИБСЛКС 60 сыла» ферма)—фуражнай
ыһахтан ахсыттан кыстык садаланыыттан
1219-түү кг үүтү ыһан соруудаһын 101,5 бы-
рыһыан толорбутун иһин.

Лукина Мария Семеновна (Хонтодо, Бодо-
мо фермата)—биэр фуражнай ыһахтан орто-
тунан 1033-түү кг үүтү ыһан соруудаһын 100,6
бырыһыан толорбутун иһин.

Дьячковская Аграфена Павловна (Одьу-
луун, Куула Куол фермата)—фуражнай ыһа-
хтан 1028-гыы кг үүтү ыһан соруудаһын
99,6 бырыһыан куоһарытын иһин.

ЗВЕНОЛАРТАН

Кэтит Куол борооску керөөччүлэртэн зве-
нола (Хаһахсыт, звеновод Никитов Д. С.) 326
борооскуну 98,7 бырыһыан тыһынаах иһин
хас бириднэлэрин 103-түү кг төлөһүпүтүн
иһин.

БОРООСКУ КӨРӨӨЧЧҮЛЭРТЭН

Макаров Николай Семенович (Чапык отде-
лениннэ)—67 борооскуну сүтүгэ суох иһин
хас бириднэлэрин оротунан 123,5 кг төлө-
һүпүтүн иһин.

Афанасьева Мария Николаевна (эмээ Ча-
пыртан) 49 борооскуну барытын тыһынаах
иһин хас бириднэлэрин орто ылаһына 102,2
кг эбиллэрин ситиспитин иһин.

Тарасов Иван Иванович (эмиэ Чапык отде-
лениннэ)—49 борооску хас бириднэлэрин
оротунан 64 кг төлөһүпүтүн иһин.

кэнниттэн иһадата суох сирдэргэ
уу олохсууһун хаалбатын туһутар
билигиниттэн аналлаах техника-
ны булан ууну бырактарылыы
тэрийэригэр, Чурапчы күөлүн
илин өттүнээди быһыты буолуур.
гэ 1500 устууматтан итэҕэһэ суох
буордаах куулу билигиниттэр
эбэһинэстиир.

11. Чурапчы сельсоветын испол-
комун (председатель таб. Бельх
М. И.) соруудаһыгар: уу ылыыт
ыһалларыгар, уопсай дымалээхтэр,
гэ тэрийэлэри уонна бириднэлээн
тыһынаах дьону сымартаан суһал
кемөнү оҕорорулар.

12. Оройуоннаабы комиссия Чу-
рапчы селинньэтин ууттан ор-
дук кутталлаах объектарыгар
уонна быһыттарга тэрийэлэри
сыһаартабытын кытары сөбүлэ-
һэргэ уонна туһааннаах саалааач-
чылартан, партийнай тэрийэлэр
секретардарыттан комиссия биэр.
бит дьаһаллары биэрээтигэр бу-
лутуу толороллорун маһууларга.

13. Саваскы халаан уутта общес-
твеннай уонна кэпэх хаһаайысты-
бага улахан кутталы үөскөтпү-
үнүн сибээстээн оройуоннаабы
чрезвычайнай штабы манньык сас-
таптаах тэрийэргэ: Бурмистер
Р. Р.—райсовет исполкомун пред-
седатели (председатель), Макаро-
ва Е. М.—ССКП райкомун секре-
тара (председатели солбуйааччы),
Зверстов Н. Е., Бельх М. И., Сер-
геев С. Е., Тоскин Т. Т., Макаров
В. Е.—члениннэр.

х х х

Оройуоннаабы, ордук Чурапчы селин-
ньэтигэр, саваскы халаан уу-
та үөскөтпүт бырактарытын тую-
ратыта бары үлэһиттэр, биэр ки-
ли курдук, түмсүүлээхтик ыһыах-
тара, дэн-оһол, хороньну тахсы-
батын хааччылыыта ханнаах да
өмүтүтүгэ суох суһал дьаһаллары
ыһахтара дьон ССКП райкома
эбэр.

УЛУУ КЫАЙЫ КҮНҮН БЭЛИЭТЭЭҢИ

Оройуон үлэһиттэрэ фашистскай Германияны
историческай кыайымы 35-сыла туолуутун кизикни
бэлэттэһүлэр. Сохостарга, оройуон кинигэһэ
предпринималарга, тэрийэлэргэ, учреждениелар-
га, бары оскуолаларга Улуу Кыайыга аналлаах
муһаахтар, минтиинэр, Ада дойдуну көмүскүт
Улуу сэрин ветераннарын чэстээһиннэр буолу-
лаатылар.

х х х

ЧУРАПЧЫТААБЫ секретара М. Е. Пермяков
Култура дьэтигэр ыһа
Ыһыан 8 күнүн кинигэ-
гэр ССКП райкомун бю-
ротун, райсовет уонна
сельсовет исполкомнарын
селинньэ общественнай
тэрийэлэрин предстан-
теллэрин кытта холбо-
һуһунаах муһаахтарыгар
советскай нуруот, кини
Селинньэлээх Күүстөрүн
албан ааттаах кыайыла-
рын туһунан даһылааты

ССКП райкомун иккис
секретара М. Е. Пермяков
Муньаахха үөрүүлээх
быһылаа-майгыга ытык
сэрин кыстыылаахтары-
гар надарвадалар тутта-
рылыһылар.
Муһуут дьэтигэ кизик
программалаах концерт
көрдөрүлүннэ.

х х х

ИНТЕРНАТ-ОСКУОЛА
коллектива албан ааттаах
кыайымы 35 сыла туолуу-

тун тэрээһинээхтик бо-
луктэһэ.
Выраһыныһына анал-
лаах минтиигэ сэрин ак-
тивнай кыстыылаахтары-
гар Адырыс суруктар
туттарылыһылар. Адыр-
быт буюун-оһинер Р. Х.
Кришопалкин, К. М. Ка-
такинов уонна Ленинград
блоскадатын кыстыылаа-
ча А. Т. Старостина ос-
куола Бочуотун кинигэ-
тигэр кыллэриллиһилэр.
Ыам ыйын 9 күнүгэр
элбүт буюулар памят-
никтарыгар сибээһиннэр
ууруу, кылгас минтин,
«Орленок» уонна «Зар-
ница» программаларынан
юнариесттар күрөхтө-
һиннэрэ буолдулар.
Р. АБРАМОВ

Быһыт ыам ыйын 9 күнүттөн
садалаан Чурапчы селинньэти-
гэр уонна оройуон сорох иһи-
лиинньэлээх пууннарыгар саваскы
халаан уута эмисэ уонна ула-
ханньык кыһыттынан сибээстээн
нуруот хаһаайыстыбатыгар күү-
түлүбүтэх ороскуоттар тахсар
кутталлара үөскэһэ.

Чурапчы селинньэтин ардаа
өттүгэр олоһор 280-ча ыал дымалэ-
рин уу ыһан көбөргө күһэллэ-
нилэр. Райпо ыһылааттарыгар,
бизэригэ территориятыгар уу
кирэр кутталлаах, сорох иһи-
лигэртэ манньык фермаларын
уонна бөһүөлэктэрин уу кыллэччи
охсулааһа. Үгүс туюра үрөхтөр
сүүртүрдүккөр, суолууһа сым-
дыһыах, үүтү-аһы таһымы ула-
ханньык мөһүдөннэ. Республика-
таары халаан ууттуттан көмүскэ-
ниин тэрийэр комиссия сэрэтин-
тигин, бары үрөхтөр улаханньык
ууттуттарынан өссө улахан уу
кыһыт күүтүлэр.

Оройуон үрдүнэн, ордук Чурап-
чы селинньэтигэр, уу эмисэ са-
ба халаан дымсанинньэлээх бала-
һыанна үөскөбүтүн ССКП
оройуоннаабы комитетин бюротта
уура:

1. Бары партийнай, советскай,
хаһаайыстыбаннай тэрийэлэр
саалаааччыларын эбэһинэстэ-
лэргэ саваскы халаан ууттуттан
нуруот хаһаайыстыбатыгар уонна
бириднэ гражданнырга хороньну-
лар тахсар кутталлара үөскөбү-
түннэр үлэһит илиини уонна тех-
никаны минтип түмэ тардан, то-
лору туһунаа ханнаах да матери-
аллаах хороньну тахсыбатын ту-
һугар суһал дьаһаллары ыла-
лаларыгар уонна ыам ыйынаабы
производственной былааннары
төһөрүүтэ туһа да охсуу тахсыба-
тын хааччылаалларыгар.

2. Чурапчы селинньэтин ардаа
өттүгэр 30-ча километр убуһаах
сиринэн улахан уу кинирэн иһэри-
нэн Чурапчы күөлүн илин өттү-
гэр уонна Улуу Сыммы быһыт-
тарын тобоостох сирдэринэн аа-
дытан ууну аһарарыгар оройуон-
наабы халаан ууттуттан көмүскэ-
ниин тэрийэр комиссияны сору-
даһыларга.

Ити комиссияны уонна совхоз-
тар директордарын сорууларга:
кэһилинньэлээх пууннарга уон-
на производственной объектарга
уу кинириттэн көрөн туһаан-
наах суһал дьаһаллары ыһан
иһэллэригэр.

3. Суол-иһэ алдыныһынан си-
бээстээн бары эртин тоһкаларын
иһилиннэһэ мааһытар бородуун-
таһарынан толору хааччылыыта
эбик дьаһаллары ыһарыгар, би-
керииннэр уонна остолобуойдар
тохтоло суох үлэһитлэрин хаач-
чыларыгар районтребовестно
бырабыһыаннаһытын (председатель
таб. Семенов Н. А.) эбэһинэс-
тиргэ.

4. Оройуоннаабы электросеть
учаастагын (начальник таб. Ма-
каров И. К.) үрдүк күүтүлээх
электросетииннэр үгүс остолоба-
лара уута барбыттарынан уонна
охтор туруктамыттарынан, про-
изводственной объектар уонна
олорор дымалэр электропровода-
ларын уу ыһан кинигэ-сүбүгэ
кутталламыттарынан кытаанах
контуруулу олохтуурулар иһинэн
Чурапчы селинньэтин микро-
районнаабы араартаан подстан-
цияларынан бастайааннай ду-
һуурустубаны олохтуурулар сору-
даһыларга.

5. Сибээс узелын (начальник
таб. Дьячковская С. Н.) уонна
ЛТЦ-3 (начальник таб. Филиппов
Н. Н.) эбэһинэстиир: поттань,
периодическай бэччэти бириэмэ-
тигэр иһордон иһини уонна теле-
фонунан сибээс тохтоло суох үлэ-
дирин хааччылыыта эбик дьа-
һаллары ылаалларыгар, бу күн-
нэргэ оройуон үрдүнэн дуһуу-
рустубаны олохтуууларыгар.

6. Госстрах инспекциятын (на-
чальник таб. Барашков И. Р.) ко-
руот хаһаайыстыбатын объекта-
рыгар уонна бириднэ гражданныр-
га саваскы халаан ууттуттан тахсар
ноһоотторго инструкциларга
сөп түбөһүннэрэн толору доку-
муннары оҕорорулар уонна оро-
йуоннаабы комиссияга түйөрө-
гөр сорудаһыларга.

7. Оройуоннаабы саваскы халаан
ууттуттан көмүскэниин тэрийэр
комиссияны (председатель таб.
Зверстов Н. Е.), тыа хаһаайысты-
батын производственной управле-
ниетин (начальник таб. Павлов
М. И.) уонна олох-дьаһах көмбө-
натын (директор таб. Макаров
В. А.) уу алдыныһыттан тахсар
хороньнуу чөлүгөр түйөрөһө
фотографиялаһыны уонна акта,
ды толору оҕорууну утаһыпакка
тэрийэлэрингэр эбэһинэстэ-
лэргэ.

8. Оройуоннаабы комиссия
аналаах дьаһалытар дьэри Чу-
рапчы орто уонна 1, 2 №№-дээх
арыс ыһааһытаах оскуолаларыгар
үөрэх элбиктэлэрин тохтоолло-
рулар уонна оро учреждениелары-
гар үлэһитин көрөн быһааралла-
рыгар райсовет исполкомун но-
руот үөрөһүрүтүгэр отделин (са,
бизиссий таб. Неустров В. М.)
уонна туһааннаах оскуолалар ди-
ректордарын сорууларга.

Оскуолалар директордарын, оро
учреждениеларын саалаааччыла-
рын уонна төрөппүттэри үөрэ-
нээччилэр, дьэра олоһор ууттан
сорохтээх буолууларын хааччы-
лыыга кэтээн көрүүнү олохтуул-
ларыгар эбэһинэстэһүлэргэ.

9. Чурапчы сельсоветын испол-
кома оройуон кинигэ ууну тую-
раһытаах олохтообут бэрээдигин
ыһааһыттан тутуһууларыгар тэ-
рийэлэр саалаааччыларын, биэр-
дик гражданныры сорууларга.

10. Оройуоннаабы комиссияны
саваскы халаан уута аасытын

Спилюкка; (жаггастан) Г. Малишова ронна М.
Дьячкова.

(Бүтүүтэ, Ишнэ
2-с отр. көр).

САЙЫНГЫ ЫЙДАРГА СҮӨХҮТТЭН БОРОДУУКСУЙАНЫ ЫЛЫЫГА социалистической куталаһыы усубуйата

төртөн бастаан мизэстэ «Восход» мотоцикл, иккиске ковер, үһүскэ мебель фондalara анаваллар.

Биирдин фуражнай ынахтан 1000—1200 кг үүтү ыыр эбэхэтэлибэлээхтэ бастаан мизэстэ «Минск» мотоцикл, иккиске ковер, үһүскэ мебель фондalara анаваллар. Үс бөлөхкө бастаан мизэстэ «Дружба» эрби фондalara анаваллар.

ЫАННЫК ВОСТУУК-ТАРЫГАР. Ферма үрлүн үүтү валовой ыан

эбэхэтэлибэлээхтэ төлөрү, ынах конуутун-сүтүүтүн таһаарбат буолуу, ааспыт сылтан үүт ыан үрдэтти.

Бастаан мизэстэ ылабытарга бизэстэ үһэ ыанныксыттарга «Москвич», бизэс диэри ыанныксыттардаахха «Запорожец» автомашиналар фондalara анаваллар.

Иккис мизэстээхтэргэ «Дружба» эрби фондalara борилааллар. Кыа-ылаахтар бары Бочуотунай грамотанан наараадалааллар.

УОТАР ЗВЕНОЛАРГА. 200-тэн итэһэ суох субан сүөһүнү итэн, итиэхкэ хаалар сүөһүнү 100 кг төлөһүтү.

Бастаан мизэстэ «Дружба» эрби, иккиске ковер фондalara анаваллар.

Хас биирдин туттарылар сүөһүнү сезон устата 125 кг итэһэ суох төлөһүтүн, 90 бырыһыаньтан итэһэ суохун үрдүк уойуулааһын туттарылар бастылар. Маннайгы мизэстэ Бочуотунай грамота, «Урал» мотоцикл фонда-

та борилааллар. Иккиске «Дружба» эрби, үһүскэ ковер фондalara анаваллар.

НЬИРЭЙ КӨРӨӨЧЧҮ-ЛЭРГЭ. Туттут ныйрайдэрин 100 бырыһыан тыһынаах итэн, хас биирдинларин 120 кг итэһэ суох улаатынар-быттарыга—бастаан мизэстэ Бочуотунай грамота уонна өйдөбүннүк бөлөх борилааллар, иккис, үһүс мизэстээхтэр өйдөбүннүк бөлөхтөрүнэн бэлиэтэнэллэр.

КУУНҮНҮ УОТУУ ЗВЕНОЛАРЫГАР. Ыа ус-

тата көрбүт сүөһүтэ 250-тан итэһэ суох буолуохтаах. Сүөһүлэрин 100 бырыһыан тыһынаах итэн, хас биирдинларин 35 кг итэһэ суох төлөһүтүн, государствога 100 бырыһыан үрдүк уойуулааһын туттарыттарга—бастаан мизэстэ «Восход» мотоцикл, иккиске булт саатын, үһүскэ «Дружба» эрби фондalara анаваллар. Бастаан звено Бочуотунай грамотанан наараадалааллар.

Хас быһаары. Түмүгү таһаарына 1 бырыһыан ахсын 2 балл аабыллар.

Куталаһыы алтынныгы түмүктэнэр.

Сааскы ыһыны — кылгас болдьоххо, үрдүк хаачыстыбалаахты!

Сааскы ыһыга совхозтар отделениеларын социалистической куталаһыларын усубуйата

Ыһым сирин иэнигэр барытыгар уонна профсоюз райкомун ымпеллара сити септарбыт, минеральной уобур-хуулары эрэттин ынанан киллэрбит, бурдук сизмэтин тимирдиини уонна коннорүүнү хаачыстыбалаахтык ыһы-пыт, сүөһү аһылыга буолар культура-лар ыһыларын агрономической бол-дохторун тутуспут, сааскы ыһы бы-лааннарын төлөрбүт уонна бааһыналар бүтөйдөрүн тутууну, харабылларын аһаһыны бирикмэттэр бүтөрбүт, арда-тээби наардары хорутуу былаанын бэ-лийын 15—20 күннэригэр ситэрбит сов-хозтар бастык үс отделениеларыгар, кииилэр үрдүк үүнүүгэ звеноларыгар тыа хаһаайыстыбатын управлениетин бигэрэтилиннэ.

БААҤЫНАНЫ ХОРУТААЧЧЫГА ПАМЯТКА

- Ыһыл сааскы хорутуу олус киэн. Онон ки-ни хаачыстыбатын хо-рутутуу тэрэһиннээхтик уонна тэтимнээхтик ыһы-тын быһаарыа.
- Хорутуу хаачысты-бата киини конноттэн ыһыттылар бааһына бары-атын үлэлэрэ үрдүк кө-дүүсүтөөх буолууларын быһаарар.
- Хорутууга бааһына буора көсөтүллэр, бы-лырыныгы хадьымал, сымы оттор сизмэлэрэ, суортулаах үөннэр-кө-йүүрлэр таһаарыллар.
- Хорутуу дииринэ 11—20 см буолуохтаах.
- Бастаан хорутан таһымы муһутуур көпө буоларын ситис. Бааһы-на устатын тухары биир гөһөдө тулар, ыһахтан көтүмтүө тоһоболордо аһыталаа уонна иһи-лэри туһааһан тракторын көнөтүк хаамтар.
- Бастаан хорутан таһымы көнөтүк хорутуу хаачыстыбатын быһаар-рар оруолтаах.
- Бааһына бастына-тыгар Хорутар агрегат эргийэригэр аһаан 18—20 метр кэтиттөөх балаһага хааллар. Булукууну кө-төхтөрөр уонна түһэрэр сирин бэлэстээн биирдэ туора хоруттар. Массив-наа барытын тээрдэрэн баран бааһына басты-патын хоруттаран көбө-сө.
- Хорутар агрегата-р бараналары көлбөһүгүн умнума.
- Арыталаһын, арда-галаһын, диирин хорооһо-ру үөскэтин хорутуу хаа-чыстыбатын мэттөтөр.
- Хорутарга сөн буол-бут бааһына буора агре-гатка састыбат, ыһаай-дамат, бытарыһа сым-дар буолуохтаах.
- Хорутуог иһиннэ былырыныгы солону-эрдэттэн уоттаа, балбаах-тары баранан бы-тарытан биир тэҥник тарбат.
- Сааскы хорутулуох-таах бааһынада сииги састарымы булгуччулаах.
- Хорутуу икки сме-нанан ыһыттылаахтаах.
- Бааһына ууеуек көн-турун батыһа тас кы-тыгынан хорутуу өссө түөрү уон сым анараа өт-түөр бобуллубута. Хо-рутутуу хайаан даһаны кө-нө таһымылаах буолуох-таах.
- Бааһына туһалаах иһин барытын төлөрү хоруттар, тас кытыгыт-тан, бастыкатыттан, муһутуттан сирн ордо-рума.

Оройон механизатордара! Сааскы конуу үлэлэрин көрдөрүү-лээхтик ыһыт, бурдугу, сүөһү аһылыга буолар культуралар үр-дүк үүнүүлэрин ыларга эрэллээх төрүтү ууриг!

1 КҮНҮНЭЭБИ КӨРДӨРҮҮЛЭРЭ

Ынах төрөөтө		Ынах сүөһү өлүүтэ		Ол иһигэр ыһарай		Биз төрөөтө		Сылты өлүүтө		Ол иһигэр кулун		Ынагы буоһатын		Ол иһигэр иск. сизмэ.	
1979 с.	1980 с.	1979 с.	1980 с.	1979 с.	1980 с.	1979 с.	1980 с.	1979 с.	1980 с.	1979 с.	1980 с.	график	туола	график	туола
1093	1120	180	82	56	43	54	142	209	22	—	—	859	740	589	582
413	560	128	124	59	71	98	105	34	24	—	—	641	389	253	154
1009	999	94	124	44	76	74	122	77	13	1	—	660	601	231	301
627	512	121	50	31	28	24	23	105	7	—	—	333	384	242	317
3142	3191	523	380	190	218	250	392	425	66	1	—	2493	2114	1315	1354

Государственной статистики оройуоннаабы инспектура.

Ударнай үлэ вахтата

ХАС БИИРДИН КҮН ЭППИЭТТӨӨХ

Хайахсыт Кэтит Күүлүгөр Дмитрий Семенович Никонов старшайдаах звено коллектива быһылы кыстыкка үчүгөйдик үлэллэр.

Ыччат сүөһүнү көрөөччүлэр ааспыт сэттэ ыйга көрөр-хараһар 328 борооскуларын хас биир-дизилэрин 103-түү кг төлөһүтүн ситистилэр.

Звенода ыам ыйа ордук эппиэттөөх. Бу хас саар-бах күннэргэ кыра сүө-һүнү быһа түһэрбөт, кы-стыгы ситиһилээхтик тү-мүктүүр туһугар коллек-тив барытын онорор.

Л. НАХСЫЛОВА.

КОМСОМОЛКА ХОЛОБУРА

Эрилин Эристини ааты-нан совхоз Кырыс фер-матыгар комсомолна На-талья Лукина ааспыт ы-га валовойуонан 2468 кг үрүг илгэни ылан сору-дарын 85,5 бырыһыан куоһарда.

Эдэр ыанныксыт кы-стыгы ситиһилээхтик тү-мүктүүр иһин бу күн-нэргэ өссө дьулуурдаах-тык үлэллэр.

Е. НАЗАРОВА.

БАСТААТА

«Юбилейнай» комсо-мольской-ыччат ферма ыанныксыта П. Г. Дят-ковская, муус устарга барыта 2473 кг, хас биир-дин фуражнай ынагыт-тан 153 кг үүтү ыан, от-делениега бастаата.

А. ЕФИМОВ.

нан совхоз, Хадаар отделениета, старшай ыанныксыт Ксенофонтова Т. Н.)—кыстык сэттэ ыйга хас биирдин фуражнай ынах-тан ортотунан 876-тыы кг үүтү ыан была-нын 14,9 куоһарытын иһин.

Куула Куол ферматын коллектива (Карл Маркс аатынан совхоз, Одьулуун отделение-та, старшай ыанныксыт Дьячковская А. П.)—фуражнай ынаһын ахсыттан 853-түү кг үү-тү ылан былаанын 38,2 бырыһыан аһарбы-тын иһин.

Тегургастээх ферматын коллектива (Карл Маркс аатынан совхоз, Одьулуун отделение-та, старшай ыанныксыт Старостина М. Т.)—хас биирдин фуражнай ынахтан 646-тыы кг үүтү ыан былаанын 19,2 бырыһыан аһарбы-тын иһин.

ЫАННЫКСЫТТАРТАН

Ксенофонтова Татьяна Николаевна (Ха-даар, «ЫСЛКС 80 сыла» ферма)—фуражнай ынаһын ахсыттан кыстык саваланыһыттан 1218-түү кг үүтү ылан сорудаһын 101,5 бы-рыһыан төлөрбүтүн иһин.

Лукина Мария Семеновна (Хоптово, Бочо-мо фермата)—биир фуражнай ынахтан орто-тунан 1053-түү кг үүтү ыан сорудаһын 100,0 бырыһыан төлөрбүтүн иһин.

Дьячковская Аграфена Павловна (Одь-луун, Куула Куол фермата)—фуражнай ына-хтан 1028-тыы кг үүтү ылан сорудаһын 49,6 бырыһыан куоһарытын иһин.

ЗВЕНОЛАРТАН

Кэтит Куол борооску көрөөччүлэрин зве-нога (Хайахсыт, звеновод Никонов Д. С.) 328 борооскуну 88,7 бырыһыан тыһынаах итэн хас биирдинларин 103-түү кг төлөһүтүн иһин.

БОРООСКУ КӨРӨӨЧЧҮЛЭРТЭН

Макаров Николай Семенович (Чакыр отде-лениета)—67 борооскуну сүтүгө суох итэн хас биирдинларин ортотунан 123,5 кг төлө-һүтүн иһин.

Афанасьева Мария Николаевна (эмиэ «а-кыртан») 49 борооскуну барытын тыһынаах итэн хас биирдинларин орто ыһаһына 102,2 кг эбиллэрин ситиститин иһин.

Тарасов Иван Иванович (эмиэ Чакыр отде-лениеттан) 49 борооску хас биирдинларин ортотунан 94 кг төлөһүтүн иһин.

ҮНҮН БЭЛИЭТЭЭИ

ай Германияны тун тэрэһиннээхтик бэ-луутун киһини дьэтээтэ, уон киһинээди быраһыанныкка ана-учреждениелар-ылаах аналаах тивнай кыттылаахтары-дуу көмүскүүр ыһнар буолута-туттарылыһылар. Аатыр-быт буюун-офицер Р. Х. йкомун иккис Кривошапкин, К. М. Ка-М. Е. Пермяков уонна Ленинград блокадатын кыттылаа-хха үөрүүлээх-майгыга ытты-кыттылаахтары-раадалар тутта-лар. Ыам ыйын 9 күнүгэр олбүт буюуннар памя-ут дьонно киэн салаах концерт үүнэ, «Орленок» уонна «Зар-ица» программаларынан ыһармеецтар күрөхтэ-ниилэрэ буолдулар.

Р. АБРАМОВ.

РНАТ-ОСКУОЛА 25 сыла туолуу-

